

Day	Time	Class	Teacher	PILATES CLASSES TERM						Wks this term	To Pay
				20th Feb-31st March							
MON	09.15-10.10	Mixed Level	Charlotte	20-Feb	27-Feb	06-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar	6	£60.00
	10.20-11.15	Mixed Level	Laura	20-Feb	27-Feb	06-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar	6	£60.00
	18.30-19.25	Intermediate Level	Charlotte	20-Feb	27-Feb	06-Mar	13-Mar	20-Mar	27-Mar	6	£60.00
TUE	10.00-10.55	Mixed Level	Charlotte	21-Feb	28-Feb	07-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	6	£60.00
	11.15-12.10	Back care / Beginners	Charlotte	21-Feb	28-Feb	07-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	6	£60.00
	18.15-19.10	Mixed Level	Mel	21-Feb	28-Feb	07-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	6	£60.00
	19:20-20:15	*New* Beginners	Mel	21-Feb	28-Feb	07-Mar	14-Mar	21-Mar	28-Mar	6	£60.00
WED	8.30-9.25	Mixed Level	Jen	22-Feb	01-Mar	08-Mar	15-Mar	22-Mar	29-Mar	6	£60.00
	9.40-10.35	Mixed Level	Jen	22-Feb	01-Mar	08-Mar	15-Mar	22-Mar	29-Mar	6	£60.00
THU	9.20-10.15	Beginners	Laura	23-Feb	02-Mar	09-Mar	16-Mar	23-Mar	30-Mar	6	£60.00
	10.30-11.25	*NEW*Senior Pilates	Laura	23-Feb	02-Mar	09-Mar	16-Mar	23-Mar	30-Mar	6	£60.00
	19:00-19:55	Intermediate Level	Charlotte	23-Feb	02-Mar	09-Mar	16-Mar	23-Mar	30-Mar	6	£60.00
FRI	09.00-09.55	*NEW* Mixed Level	Katy	24-Feb	03-Mar	10-Mar	17-Mar	24-Mar	31-Mar	6	£60.00
	10.00-10.55	Gentle Mixed Level	Katy	24-Feb	03-Mar	10-Mar	17-Mar	24-Mar	31-Mar	6	£60.00

Please book online at <https://app.gymcatch.com/provider/625/events>

You will need to create an account to make your booking, get reminders and pay securely to confirm your place

£11 per class OR Pick and Mix Bundle Packages
7 Classes for £70 or 10 class Bundle for £90 to be booked individually across all classes

Want the Same class every week? Book it under a Course on GymCatch and you'll be booked on automatically

Please note 24 hour cancellation policy applies when changing or cancelling a class, a minimum of 3 pax per class is required for classes to run.

www.bodyjunction.co.uk